

CERTIFICATE NO. 5441
Superseded by: 64248
68501

*APPLICATION FOR PERMIT

To appropriate the Public Waters of the State of Oregon

I, Palmer Creek Water District Improvement Co. (Name of applicant)

of c/o Mr. Frank Armentrout, Route 2, Box 51, Dayton (Mailing address)

State of Oregon, do hereby make application for a permit to appropriate the following described public waters of the State of Oregon, SUBJECT TO EXISTING RIGHTS:

If the applicant is a corporation, give date and place of incorporation Incorporated March 3, 1967, Yamhill County

1. The source of the proposed appropriation is the Willamette River (Name of stream), a tributary of the Columbia River

2. The amount of water which the applicant intends to apply to beneficial use is 48.4 cubic feet per second. (If water is to be used from more than one source, give quantity from each)

**3. The use to which the water is to be applied is Irrigation (Irrigation, power, mining, manufacturing, domestic supplies, etc.)

4. The point of diversion is located 1,098 ft. S and 5,651 ft. E from the SW corner of the William Miller Donation Land Claim #59 (Section or subdivision)

(If preferable, give distance and bearing to section corner)

(If there is more than one point of diversion, each must be described. Use separate sheet if necessary)

being within the NW 1/4 SW 1/4 of Sec. 4, Tp. 6S (Give smallest legal subdivision) (N. or S.)

R. 3W, W. M., in the county of Yamhill (E. or W.)

5. The Main canal to be approximately 3 miles (Main ditch, canal or pipe line) (Miles or feet) in length, terminating in the NW 1/4 SW 1/4 of Sec. 29, Tp. 5S (Smallest legal subdivision) (N. or S.)

R. 3W, W. M., the proposed location being shown throughout on the accompanying map. (E. or W.)

DESCRIPTION OF WORKS

Diversion Works—

6. (a) Height of dam feet, length on top feet, length at bottom feet; material to be used and character of construction (Loose rock, concrete, masonry,

rock and brush, timber crib, etc., wasteway over or around dam)

(b) Description of headgate (Timber, concrete, etc., number and size of openings)

(c) If water is to be pumped give general description Pumps and motors are to be determined (two approximate 10,000 gpm pumps at 83 1/2 foot head) (Size and type of engine or motor to be used, total head water is to be lifted, etc.)

*A different form of application is provided where storage works are contemplated.

**Application for permits to appropriate water for the generation of electricity, with the exception of municipalities, must be made to the Hydroelectric Commission. Either of the above forms may be secured, without cost, together with instructions by addressing the State Engineer, Salem, Oregon.

RECEIVED
JUN 30 1967

STATE ENGINEER
SALEM, OREGON

SUPPLEMENT

TO

APPLICATION FOR PERMIT

TO APPROPRIATE THE PUBLIC WATERS OF THE STATE OF OREGON

APPLICANT: PALMER CREEK WATER DISTRICT IMPROVEMENT COMPANY

Item 8. - Location of area to be irrigated, or place of use:

<u>Township</u>	<u>Range</u>	<u>Section</u>	<u>40-Acre Tract</u>	<u>Primary Irrigation Acreage</u>	<u>Supplemental Irrigation Acreage</u>	
T6S	R3W	4	SW $\frac{1}{4}$ - NW $\frac{1}{4}$	4.8		
			SW - NE	16.2		
			SE - NE	15.8		
			NE - NW	5.8		
		5	NW - NW	40.0		
			SW - NW	34.1	4.0	
			SE - NW	15.9		
			NW - SW	2.5	12.5	
			SW - SW	24.0		
			SE - SW	2.6		
			SW - SE	0.8		
			6	NE - NE	9.6	
				SE - NE	9.5	0.4
				NE - SE	1.3	4.8
				SW - SE	36.9	
			7	SE - SE	10.1	22.4
		SE - SW		23.8		
		NE - NE		3.2		
		SE - NE		1.8		
		8		NW - NE	5.0	
				NE - NW	33.0	
				NW - NW	18.8	
				SW - NW	39.7	
		T5S	R3W	3	SE - NW	33.6
NE - SW	2.1					
4	NW - SW			2.1		
	SW - SW			5.0	13.2	
	NW - NW			0.5		
	SW - NW			2.4	0.9	
	NE - SW				23.0	
	NW - SW			12.2	11.7	
SW - SW	2.5	21.0				

<u>Township</u>	<u>Range</u>	<u>Section</u>	<u>40-Acre Tract</u>	<u>Primary Irrigation Acreage</u>	<u>Supplemental Irrigation Acreage</u>
T5S	R3W	4 (cont)	SE - SW	5.0	35.0
			NW - SE		2.7
			SW - SE	3.7	30.0
			SE - SE	12.8	19.8
		5	NE - NE	6.9	
			NW - NE	4.5	
			SW - NE	14.6	0.4
			SE - NE	2.6	6.8
			NE - NW	1.2	
			NW - NW	11.8	
			SW - NW	28.5	
			NE - SW		22.3
			NW - SW	32.6	3.5
			SW - SW	28.3	9.5
			SE - SW	1.7	27.7
			NE - SE	7.1	32.9
		6	NW - SE	1.6	5.7
			SW - SE	0.6	8.4
			SE - SE	6.7	22.3
			NE - NE	30.3	
			NW - NE	8.2	15.3
			SW - NE		32.1
			SE - NE	35.0	
			NE - NW	4.4	0.4
			SE - NW	0.3	22.5
			NE - SW	5.7	11.4
			SE - SW	2.6	23.0
			NE - SE	40.0	
		7	NW - SE	6.8	33.2
			SW - SE	7.0	33.0
			SE - SE	40.0	
			NE - NE	40.0	
			NW - NE	8.8	31.2
			SW - NE	40.0	
			SE - NE	40.0	
			NE - NW		37.6
			SE - NW	12.9	
			NE - SW	9.0	
			SE - SW	5.5	
			NE - SE	6.5	21.0
8	NW - SE	30.8	9.2		
	SW - SE	13.5			
	SE - SE	9.6			
	NE - NE		27.6		

<u>Township</u>	<u>Range</u>	<u>Section</u>	<u>40-Acre Tract</u>	<u>Primary Irrigation Acreage</u>	<u>Supplemental Irrigation Acreage</u>
T5S	R3W	8 (cont)	NW - NE		3.1
			SW - NE	0.9	
			SE - NE	3.1	
			NE - NW	0.9	18.4
			NW - NW	27.4	2.0
			SW - NW	7.2	24.4
			SE - NW	2.5	26.4
			NE - SW	3.6	30.7
			NW - SW	15.5	13.6
			SW - SW	7.3	4.0
			SE - SW	28.1	5.8
			SW - SE	7.1	
		9	NE - NE	15.5	24.5
			NW - NE	9.7	30.3
			SW - NE		16.3
			SE - NE	7.4	8.9
			NE - NW		40.0
			NW - NW	8.1	24.0
			SW - NW	7.2	
			SE - NW	0.2	16.1
		10	NW - NW	1.8	18.9
			SW - NW		7.5
		17	NW - NE	21.9	
			SW - NE	14.3	14.4
			NE - NW	19.6	
			NW - NW		1.4
			SW - NW	8.0	0.9
			SE - NW	15.2	14.5
			NE - SW	1.5	11.4
			NW - SW	0.3	
			SW - SW	7.2	
			SE - SW	9.8	
			NW - SE	2.9	11.8
			SW - SE	4.5	
		18	NE - NE		8.8
			SE - NE		4.0
			SW - SE	5.2	
			SE - SE	2.5	6.0
		19	NE - NE	0.3	3.8
			NW - NE	19.4	1.7
			NE - NW	0.3	
		20	NW - NE	8.8	
			SW - NE	2.0	
			NE - NW	36.2	
			NW - NW	1.5	

32243

<u>Township</u>	<u>Range</u>	<u>Section</u>	<u>40-Acre Tract</u>	<u>Primary Irrigation Acreage</u>	<u>Supplemental Irrigation Acreage</u>		
T5S	R3W	20 (cont)	SE - NW	18.4			
			NE - SW		12.3		
			NW - SE	1.0	23.0		
		29	NE - NE			6.1	
			NW - NE		2.5	8.3	
			SW - NE		24.7	14.0	
			SE - NE			8.4	
			NE - NW		4.0		
			SE - NW			8.3	
			NE - SW		0.6	15.8	
			NW - SW		7.9		
			SW - SW		27.4		
			SE - SW		0.7	22.7	
		32	NW - SE		21.5	3.9	
			SW - SE		7.0		
			NW - NE			1.0	
			SW - NE			3.1	
			NE - NW		6.2	0.8	
			NW - NW		15.6		
			SE - NW		5.0	11.0	
			NE - SW		35.4		
			NW - SW		27.9		
			SW - SW		26.0		
		33	SE - SW		38.4		
			NE - SE		35.4		
			NW - SE		35.4		
			SW - SE		19.2		
			SE - SE		11.4		
			NW - SW		2.8		
			SW - SW		0.9		
		T4S	R3W	20	NE - NE	24.3	
					NW - NE	7.5	
					SW - NE	14.9	
SE - NE	13.2				4.8		
NW - NW					0.2		
SW - NW					19.0		
SE - NW	4.4				1.8		
NE - SW	2.8				1.0		
NW - SW	2.7				3.2		
SW - SW	7.1						
SE - SW	16.4						
SW - SE	10.7				12.6		
SE - SE	0.8				0.9		

<u>Township</u>	<u>Range</u>	<u>Section</u>	<u>40-Acre Tract</u>	<u>Primary Irrigation Acreage</u>	<u>Supplemental Irrigation Acreage</u>
T4S	R3W	21	NE - NW	3.1	0.2
			NW - NW	13.1	21.3
			SE - NW		2.1
		28	SW - NW	1.3	29.1
			NW - NE	3.8	1.4
			SW - NE	2.7	20.0
			SE - NE	0.2	0.2
			NE - NW	4.1	
			NW - NW	1.1	
			SW - NW		14.5
			SE - NW	2.3	18.2
			NE - SW	6.6	
			NW - SW	25.5	
			SW - SW	38.0	
			SE - SW	5.0	
		29	NW - NE	1.4	4.2
			SW - NE		6.9
			NE - NW	6.1	
			NW - NW	25.9	
			SW - NW	36.3	
			SE - NW	11.4	
			NE - SW	0.2	
			NW - SW	0.8	
			SE - SW	1.1	5.7
			NE - SE	15.0	
			NW - SE	5.7	
			SW - SE	3.1	17.3
		31	SE - SE	25.3	9.2
			SW - SE	6.5	3.9
			SE - SE	5.4	
		32	NE - NE	17.0	23.0
			NW - NE	23.5	16.5
SW - NE	19.9				
SE - NE	28.3		10.0		
NE - NW	25.4		1.3		
NW - NW	5.8				
SW - NW	6.0				
SE - NW	18.4				
NE - SE	40.0				
NW - SE	6.0				
SW - SE	32.6				
SE - SE	40.0				
NW - SW	0.7				

32243

<u>Township</u>	<u>Range</u>	<u>Section</u>	<u>40-Acre Tract</u>	<u>Primary Irrigation Acreage</u>	<u>Supplemental Irrigation Acreage</u>
T4S	R3W	32 (cont)	NE - SW	1.9	
			SW - SW	0.9	
			SE - SW	22.4	
		33	NW - NW	4.4	24.0
			SW - NW	15.0	15.0
			NW - SW	36.6	
			SW - SW	19.4	
Subtotal Acreages				<u>2,434.9</u>	<u>1,435.9</u>
Grand Total				3,870.8 Acres	

2412.9 1458.2

3871.1

PERMIT

STATE OF OREGON, }
County of Marion, } ss.

This is to certify that I have examined the foregoing application and do hereby grant the same, SUBJECT TO EXISTING RIGHTS and the following limitations and conditions:

The right herein granted is limited to the amount of water which can be applied to beneficial use and shall not exceed 48.4 cubic feet per second measured at the point of diversion from the stream, or its equivalent in case of rotation with other water users, from Willamette River

The use to which this water is to be applied is irrigation and supplemental irrigation

If for irrigation, this appropriation shall be limited to 1/80th of one cubic foot per second or its equivalent for each acre irrigated and shall be further limited to a diversion of not to exceed 2 1/2 acre feet per acre for each acre irrigated during the irrigation season of each year, provided further that the right allowed herein shall be limited to any deficiency in the available supply of any prior right existing for the same land and shall not exceed the limitation allowed herein.

and shall be subject to such reasonable rotation system as may be ordered by the proper state officer.

The priority date of this permit is April 14, 1967

Actual construction work shall begin on or before August 4, 1968 and shall thereafter be prosecuted with reasonable diligence and be completed on or before October 1, 1969.

Complete application of the water to the proposed use shall be made on or before October 1, 1970

WITNESS my hand this 4th day of August, 1967

Chris L. Wheeler
STATE ENGINEER

Application No. 43490
Permit No. 32243

PERMIT

TO APPROPRIATE THE PUBLIC WATERS OF THE STATE OF OREGON

This instrument was first received in the office of the State Engineer at Salem, Oregon, on the 14 day of April, 1967, at 2:23 o'clock P. M.

Returned to applicant:

Approved:

August 4, 1967
Recorded in book No. 32243
Permits on page

CHRIS L. WHEELER
STATE ENGINEER

Drainage Basin No. 2 page 64
Fees \$104.22